

# Institucije, ideje i ideologije

KOMPARATIVNE JAVNE POLITIKE

# Uvod

- ▶ Što objašnjava razlike među državama u rezultatu javnih politika ili promjeni politika unutar iste države?
- ▶ Koliko politika (i partije) imaju uticaja na razvoj politika?
- ▶ Strukturalni faktori (*modernizacija*) vs. nestrukturalni (*agency*)
- ▶ Kako *institucionalni okvir* utiče na formulisanje zahtjeva i interesa?  
Kakav je karakter zahtjeva i ideološka osnova politika?

# Odnos modernizacije i politike

- ▶ Modernizacija shvaćen kao “linearan” progres
- ▶ Većina teoretičara modernizacije politku smatra manje relevantnom
- ▶ Neki ipak ističu važnu ulogu demokratizacije u procesu modernizacije
  - ▶ Širenje biračkog prava kao osnov za društveni razvoj
  - ▶ Postojanje kompetitivnog partijskog sistema kao osnove za artikulaciju interesa
  - ▶ Socijalni programi postali mogući tek nakon što su siromašne kategorije dobile institucionalni mehanizam za izražavanje njihovog stava
- ▶ Problem: prećerana obećanja političara u izbornim kampanjama

# Uloga ideologije

- ▶ Teorija modernizacije podrazumijeva da društva postaju sličnija i da su razlike među njima manje važne
- ▶ Ideologija podrazumijeva da su različiti rezultati politika bazirani na političkim razlikama
- ▶ Kirkhajmer: smanjenje društvene polarizacije ide pod ruku sa smanjenjem važnosti ideologije (partije postaju catch-all)
- ▶ Razlozi za smanjenje važnosti ideologije:
  - ▶ Ideološke razlike su postale sve manje
  - ▶ Ideološke razlike nemaju previše značenja za javne politike
    - ▶ Kontra marskističke teorije o ulozi države u održanju klasnih odnosa
  - ▶ Države su postale sličnije kada su politička gledišta u pitanju

# Mandatni periodi ljevice

- ▶ Marksizam vs. Socijaldemokratija: prvo vlast pa onda korist za radničku klasu
- ▶ Napušta pretpostavke klasnog modela po na najmanje dva značajna načina:
  - ▶ Tvrdi se da je osnovni instrument uticaja na rezultate javnih politika stranačka kontrola izvršne vlasti
  - ▶ Jasna nezavisnost između sfere politike i sfere ekonomije, jer svaka klasa ima mehanizam da osvoji i vrši vlast
- ▶ Mandatni period ljevice opredjeljuju: niža nezaposlenost, veći socijalni rashodi i inflacija
- ▶ Castels: Zemlje nijesu postale slične, već su njihove međusobne razlike postale manje relevantne za kreiranje javnih politika

# Mandatni periodi desnice

- ▶ Mandatni period desnice opredjeljuju: manje intervencionizma, manja potrošnja, manje fokusirana na rodnu ravnopravnost, niske nadnica i, stoga, niža inflacija
- ▶ Teorijski se mogu osloniti na proces modernizacije u odupiranju snagama promjene – proces industrijalizacije je doveo do pojave potreba koje se lako mogu zbrinuti kolektivnom akcijom koju organizuje država
- ▶ Ideologija je važna, ali najvažnija je konfiguracija klasne i stranačke političke u cjelini: gdje su sindikati slabi, desnica se može poslužiti politikom niskih nadnica; gdje ljevica vlada sa sindikatima koji prihvataju korporativizam i ograničenje nadnica, došlo bi do slučnih ishoda
- ▶ Politički uticaj privilegovanog sloja zavisi od istorijskim i stukturnim snagama koje oblikuju partijski sistem: fragmentacije političke desnice

# Institucionalna ograničenja

- ▶ Korporativizam – institucionalizacija klasnog sukoba
  - ▶ Tamo где су синдикати спремни усвојити „обухватнији“ став, ћртвујући kratkoročне добитке за dugoročном јавном интересу, industrijske однose је могуће pretvoritu u „игру pozitivne nule“
- ▶ Političko uređenje – unitarizam vs. Federalizam (+ plebisciti)
  - ▶ Federalizam je negostoljubiv према социјалног реформи:
    - ▶ Podjela ovlašćenja између централне и локалне власти базирано на уставним одредбама због којих је тешко mijenjati правила игре
    - ▶ Federalizam подразумијева proliferацију полуга за супротстављање променама: горњи дом, вето, федерално судство
    - ▶ Federalne единице често имају неједначene servise i politike
- ▶ Међunarodni uticaj – EU integracije

# Teorije promjene javnih politika



# „Takmičarske” teorije

- ▶ Teorija istorijskog institucionalizma
- ▶ Teorija „probijene” ravnoteže (punctuated equilibrium)
- ▶ Teorije ideacionih procesa
  
- ▶ Različito objašnjavaju odakle dolaze razlike među državama i kako dolazi do promjena javnih politika

# Istorijski institucionalizam

- ▶ Ističe dugotrajni efekat (težinu) zaostavštine ranijih javnih politika na nove politike – inercija institucija
- ▶ Istorijski konstruisane institucije i javne politike kreiraju značajna ograničenja koja utiču na ponašanje aktera koji su dio procesa kreiranja javnih politika
- ▶ Političke aktivnosti aktera uslovljene su institucionalnom konfiguracijom vlade i partijskog sistema
- ▶ Prepoznaće autonomiju aktera, ali i asimetriju u moći u kojoj preovlađuje zaostavština javnih politika
- ▶ Kritikuje teoriju „probijene ravnoteže“ – većina promjena u javnim politika dešavaju se upravo izvan „kritičnih skretanja“ (critical juncture)

# Istorijski institucionalizam

- ▶ Zanemaruje važnost uloge ideja/aktera i ostavlja nekoliko pitanja neodgovorenim
- ▶ Istorijski institucionalizam se veoma malo, ili skoro nimalo, ne bavi pitanje agenda-settinga i načina na koji se konstruišu problemi i pitanja koja donosioci javnih politika pokušavaju da riješe
- ▶ Mnogo uspješnije specifikuje institucionalne mogućnosti i barijere nego što objašnjava izbor javnih politika unutar te strukture
- ▶ Zanemaruje strateško ponašanje političkih aktera koji koriste kako bi ubijedili javnost i interesne grupe u potrebu alternativnih javnih politika

# Ideacioni procesi

- ▶ Sve više autora je isticalo centralnu ulogu ideja i povezanih diskurzivnih procesa u politici i promjeni javnih politika
- ▶ Ideje na više načina utiču na promjenu politika na više načina:
  - ▶ Ideje učestvuju u konstrukciji pitanja i problema koji ulaze u agendu. Potencijalna agenda pitanja je sužena zbog limitirane pažnje političara, novinara i građana
  - ▶ Ideje mogu uzeti formu ekonomskih i društvenih pretpostavki koje ili legitimisu ili osporavaju postojeće institucije i javne politike. Npr. neoliberalizam je moćna paradigma u javnim politikama, bazirana na intelektualnoj/filozofskoj i ideološkoj pozadini
  - ▶ Ideje kreiraju javni diksurs kroz frejmovanje pitanja koje može da ubijedi kreatore politika, interesne grupe i populaciju da je promjena nužna

# Ideacioni procesi

- ▶ Krovnacionalne razlike u kulturnim pretpostavkama o ekonomskim, političkim i društvenim faktorima može da objasni varijaciju i u javnim politikama – kultura/dominantne ideje mogu da djeluju restriktivno prema ponuđenim opcijama
- ▶ Frejmovanje i amplifikacija vrijednosti: konstrukcija reformskih imperativa se dešava kroz retoričke frejmove
- ▶ Akteri javnih politika su aktivno kreiraju i održavaju smisao i značenje politika/vrijednosti
- ▶ Amplifikacija vrijednosti odnosi se na izdizanje vrijednosti koje se smatraju bazičnim ali koje još nemaju snagu kolektivne akcije
- ▶ Širenje ideja je ograničeno institucionalnim silama: fragmentacija moći + transnacionalni akteri

# Teorija „probijene” ravnoteže

- ▶ Politički procesi su karakterisani dužim vremenskim periodima stabilnosti (ili inkrementalnih promjena) kada se politike ne mijenjuju previše
- ▶ Dramatične i iznenadne promjene dešavaju se u kratkom vremenskom razdoblju – kritične skretanja (critical junctures) i prozor šansi (window of opportunity)
- ▶ Stabilnost dolazi od limitirane pažnje koja dozvoljava samo manja odstupanja i tzv. „policy monopola”
- ▶ Stabilnost je prekinuta ili makroekonomskim faktorima ili naglom promjenom aktera da javne politike stave na drugi kolosjek

# Literatura

- ▶ Castles, F. G. (2008). Komparativne javne politike: primjeri poslijeratnih preobrazbi (Zagreb): 65-87
- ▶ Béland, D. (2009). Ideas, institutions, and policy change. *Journal of European public policy*, 16(5), 701-718.